

t30_yellow_2 (TMTkBxjTUGrPZRxi-
JyQ6wY3zAsvniPLEQM4)

October 27, 2020

Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 \\ &X0))) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v4_yellow_0 X1 X0) \wedge (\\ &m1_yellow_0 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ &(u1_struct_0 X1))) \Rightarrow (((r2_yellow_0 X0 X2) \wedge (k2_yellow_0 X0 X2 \in \\ &u1_struct_0 X1)) \Rightarrow ((r2_yellow_0 X1 X2) \wedge (k2_yellow_0 X1 X2 = k2_yellow_0 \\ &X0 X2)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow ((\forall X1. \\ &(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (r2_yellow_0 \\ &X0 X1)) \Rightarrow (v3_lattice3 X0)) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v3_lattice3 \\ &X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (r1_yellow_0 X0 X1) \wedge (r2_yellow_0 \\ &X0 X1)) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_yellow_0 X1 X0) \Rightarrow \\ (l1_orders_2 X1)) \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_yellow_0 X1 X0) \Rightarrow ((v7_yellow_0 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\ & X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X1))) \Rightarrow ((r2_yellow_0 X0 X2) \Rightarrow (k2_yellow_0 \\ & X0 X2 \in u1_struct_0 X1)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v5_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_yellow_0 X1 X0) \Rightarrow ((v4_yellow_0 X1 X0) \Rightarrow ((v5_orders_2 X1) \wedge (\\ & v4_yellow_0 X1 X0)))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v4_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_yellow_0 X1 X0) \Rightarrow ((v4_yellow_0 X1 X0) \Rightarrow ((v4_orders_2 X1) \wedge (\\ & v4_yellow_0 X1 X0)))) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v3_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_yellow_0 X1 X0) \Rightarrow ((v4_yellow_0 X1 X0) \Rightarrow ((v3_orders_2 X1) \wedge (\\ & v4_yellow_0 X1 X0)))) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v3_lattice3 \\ & X0)) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_lattice3 X0) \wedge (v2_lattice3 X0)))) \end{aligned} \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow ((v1_lattice3 X0) \Rightarrow (\neg v2_struct_0 X0)) \quad (10)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 \\ & X0) \wedge ((v1_lattice3 X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge ((v3_lattice3 X0) \wedge \\ & (l1_orders_2 X0))))))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v4_yellow_0 \\ & X1 X0) \wedge ((v7_yellow_0 X1 X0) \wedge (m1_yellow_0 X1 X0)))) \Rightarrow ((v3_orders_2 \\ & X1) \wedge ((v4_orders_2 X1) \wedge ((v5_orders_2 X1) \wedge ((v1_lattice3 X1) \wedge \\ & ((v2_lattice3 X1) \wedge ((v3_lattice3 X1) \wedge (l1_orders_2 X1)))))))) \end{aligned}$$